



Trebinje, 8. oktobar 2019.

## **SAOPŠTENJE**

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je na 123. redovnoj sjednici, održanoj 8. oktobra 2019. razmatrala pitanja iz regulatorne nadležnosti, te je donijela odluke kako slijedi:

1. Nakon razmatranja, usvojen je Zapisnik sa 122. redovne sjednice Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, održane 19. septembra 2019. godine, u Trebinju.
2. Nakon razmatranja zahtjeva za izmjenu i dopunu dozvole za izgradnju Hidroelektrane "Ulog" na rijeci Neretvi, privrednog društva "EFT HE Ulog" d.o.o. Kalinovik, utvrđen je Nacrt rješenja o izmjeni i dopuni dozvole za izgradnju Hidroelektrane "Ulog" i donesen zaključak o održavanju opšte javne rasprave u ovom postupku.
3. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu solarnu elektranu "Incel", privrednog društva "PPA" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Banja Luka, doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za ovo proizvodno postrojenje, kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.
4. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu solarnu elektranu "Trklja 1", privrednog društva "ALPHA GROUP" društvo sa ograničenom odgovornošću Bileća, doneseno je rješenje o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana „Trklja 1“, kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.
5. Nakon razmatranja zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za Malu solarnu elektranu "Trklja 2", privrednog društva "ALPHA GROUP" društvo sa ograničenom odgovornošću Bileća, doneseno je rješenje o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala solarna elektrana "Trklja 2" kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći obnovljivi izvor energije.
6. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana "Studena", privrednog društva "Eling male hidroelektrane" d.o.o. Teslić, doneseno je rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Studena“.
7. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u

proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana "Demička", privrednog društva "DSM ELEKTRUS" d.o.o. Kotor Varoš, doneseno je rješenje o odobrenju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Demička“.

8. Nakon razmatranja zahtjeva za produženje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana "Miljacka", privrednog društva "Green Energy" d.o.o. Pale, doneseno je rješenje o produženju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani "Miljacka".
9. Nakon razmatranja zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana "KIJEVO 2", privrednog društva "GREEN HEAT" d.o.o. Lukavac, doneseno je rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani "Kijevo 2".
10. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku po zahtjevu Trnjanin Senada iz Kozarca, Prijedor, protiv Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Trnjanin Senada kojim osporava račun za neovlašteno utrošenu električnu energiju, kao neosnovan.
11. Nakon razmatranja prijedloga rješenja u postupku po zahtjevu Danilović Đura iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, doneseno je rješenje kojim se odbija zahtjev Danilović Đura kojim se osporava račun za neovlašćeno utrošenu električnu energiju, kao neosnovan.
12. Nakon razmatranja zahtjeva za rješavanje spora Crnobrnja Milorada iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, donesen je zaključak o rješavanju ovog spora u skraćenom postupku, te je utvrđen nacrt rješenja ovog spora.

Portparol

Zapisničar

Jelena Prtilo

Mirko Vuletić